

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1-15766/22

Pljevlja, 11.09.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Rudnika uglja AD Pljevlja, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke roba, Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama broj 041/25.1-02/1- 10935/4 od 25.06.2025.godine (šifra postupka 94885), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

PARTIJA 6: Filteri za opremu od proizvođača KOMATSU procijenjene vrijednosti 75.000,00 € bez PDV-a.

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke roba, Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama broj 041/25.1-02/1-10935/4 od 25.06.2025.godine (šifra postupka 94885) za Partiju 6: Filteri za opremu od proizvođača KOMATSU:

- 1) Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	<i>Rudnik uglja AD Pljevlja</i>
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	<i>Nemanja Laković, Izvršni direktor</i>
<i>Kontakt osoba</i>	<i>Miliborka Marković</i>
<i>Adresa</i>	<i>Velimira Jakića broj 6</i>
<i>Grad</i>	<i>Pljevlja</i>
<i>Poštanski broj</i>	<i>84210</i>
<i>Identifikacioni broj</i>	<i>02009501</i>

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	<i>041/25.1-02/1-10935/4</i>
-------------------------------------	------------------------------

<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Robe
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama
<i>Šifra postupka</i>	94885
<i>CPV šifra</i>	42913000 - Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	Po partijama
<i>Partija 1</i>	Filteri ulja motora, filter goriva, filter vode od proizvođača FLEETGUARD
<i>Partija 2</i>	Filteri vazduha za rudarsku mehanizaciju od proizvođača DONALDSON
<i>Partija 3</i>	Filteri za opremu od proizvođača ATLAS COPCO
<i>Partija 4</i>	Filteri za opremu od proizvođača CATERPILLAR
<i>Partija 5</i>	Filteri za oprema od proizvođača HYUNDAI i DOOSAN
<i>Partija 6</i>	Filteri za opremu od proizvođača KOMATSU
<i>Partija 7</i>	Filteri za opremu od proizvođača LIEBHERR
<i>Partija 8</i>	Filteri za opremu od proizvođača TEREX
<i>Partija 9</i>	Filteri za opremu od proizvođača HITACHI
<i>Partija 10</i>	Filteri za opremu BELAZ
<i>Partija 11</i>	Filteri za kamionski program
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama</i>	Procijenjena vrijednost za partiju 1: 18.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 2: 8.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 3: 8.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 4: 12.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 5: 17.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 6: 75.000,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 7: 7.000,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 8: 12.500,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 9: 35.000,00 €, Procijenjena vrijednost za partiju 10: 19.500,00 €,

	Procijenjena vrijednost za partiju 11: 5.500,00 €. Ukupna procijenjena vrijednost: 220.000,00 €.
--	--

3. Podaci o podnesenim ponudama¹

Partija 6: Filteri za opremu od proizvođača KOMATSU

1. DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT
"TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja.

Nema.

5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne sa obrazloženjem u nastavku:

Nije bilo isključenih ponuđača.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo neispravnih ponuda.

7. Podaci o ispravnim ponudama (Partija 6)

1. Ponuda ponuđača **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA**

Ponuda Ponuđača **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA** je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama, jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN i ne postoje osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 ZJN.

UZ PONUDU DOSTAVLJENO²:

Partija 6

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog	Da

¹ Ukoliko je primjenjivo

² Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

	subjekta	
--	----------	--

GARANCIJA PONUDE

(Partija 6)

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA	Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Member of otp group 10-0-14093 od 23.07.2025.godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude uručena je naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca, na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja, dana 05.08.2025.godine u 10:45h, o čemu je sačinjena potvrda broj 02/1-13807/1 od 05.08.2025.godine i ista je objavljena u ESJN u dijelu „Dokumenti“ - Zapisnik o otvaranju ponuda/prijava, te dostavljena ponuđaču putem Komunikacije 08.08.2025.godine u 12:50h. Kopija garancije ponude dostavljena putem ESJN u skladu sa članom 122 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.	DA
		Iznos garancije ponude	Partija 6: Filteri za opremu od proizvođača KOMATSU –	DA

			1.500,00 EUR.	
		Datum važenja garancije	15.12.2025.godi ne	DA

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA (Partija 6)

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT- IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA	DA	DA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT- IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA	NE	-

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

**Ponuđač DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE,
EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA**

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Tenderskom dokumentacijom je utvrđena tehnička specifikacija predmeta nabavke za stavke od 1 do 40, te za svaku stavku utvrđen je opis i bitne karakteristike dijela predmeta nabavke, jedinica mjere i količina. Ponuđač je dao Finansijski dio ponude, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 74.993,06 EUR, bez PDV-a, te u

	finansijskom dijelu ponude u dijelu „Odgovor“, opisao predmet nabavke i naveo bitne karakteristike predmeta nabavke kojeg nudi, te naveo naziv proizvođača, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Takođe, ponuđač je dostavio Izjavu proizvođača Komatsu LTD, registrovan u 2-3-6, Akasaka, Minato-ku, Tokio, 107-8414, korporacija koja je organizovana i koja posluje u okviru zakonodavstva Japana, registrovana pod brojem 1010401010455, kojom potvrđuju da su se izmijenili kataloški brojevi i da su novi kataloški brojevi u odnosu na tražene (bitne karakteristike predmeta nabavke), kako slijedi po rednim brojevima specifikacije za stavke 3, 24 i 34 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 07.07.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod Izjave proizvođača Komatsu LTD, registrovan u 2-3-6, Akasaka, Minato-ku, Tokio, 107-8414, korporacija koja je organizovana i koja posluje u okviru zakonodavstva Japana, registrovana pod brojem 1010401010455, kojom potvrđuju da su se izmijenili kataloški brojevi i da su novi kataloški brojevi u odnosu na tražene (bitne karakteristike predmeta nabavke), kako slijedi po rednim brojevima specifikacije za stavke 3, 24 i 34 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 07.07.2025.godine, preveden od Zorana Vukotić, Stalni sudski prevodilac za engleski jezik- Beograd. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač ispunio zahtjeve i uslove iz tehničke specifikacije.
Rok izvršenja ugovora je: 45 dana (kalendarskih) od dana zaključivanja ugovora (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Rok izvršenja ugovora je: 45 dana (kalendarskih) od dana zaključivanja ugovora (važi za sve partije). Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Mjesto izvršenja ugovora je: magacin	Prihvaćeno od strane Ponuđača.

Rudnika uglja AD Pljevlja. (važi za sve partije).	Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Garantni rok: Minimalni garantni rok je 12 mjeseci, maksimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana isporuke robe. Navesti tačan broj mjeseci. Garantni rok mora biti isti kao garantni rok ponuđen u kriterijumu. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio garantni rok u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije
Način plaćanja: virmanski. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Način plaćanja: virmanski. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Pakovanje: originalno pakovanje	Prihvaćeno od strane Ponuđača.

proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom. (važi za sve partije).	Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom. Izjava proizvođača Komatsu LTD, registrovan u 2-3-6, Akasaka, Minato-ku, Tokio, 107-8414, korporacija koja je organizovana i koja posluje u okviru zakonodavstva Japana, registrovana pod brojem 1010401010455, kojom potvrđuju da su se izmijenili kataloški brojevi i da su novi kataloški brojevi u odnosu na tražene (bitne karakteristike predmeta nabavke), kako slijedi po rednim brojevima specifikacije za stavke 3, 24 i 34 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 07.07.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod Izjave proizvođača Komatsu LTD, registrovan u 2-3-6, Akasaka, Minato-ku, Tokio, 107-8414, korporacija koja je organizovana i koja posluje u okviru zakonodavstva Japana, registrovana pod brojem 1010401010455, kojom potvrđuju da su se izmijenili kataloški brojevi i da su novi kataloški brojevi u odnosu na tražene (bitne karakteristike predmeta nabavke), kako slijedi po rednim brojevima specifikacije za stavke 3, 24 i 34 u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 07.07.2025.godine, preveden od Zorana Vukotić, Stalni sudski prevodilac za engleski jezik- Beograd. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio Pakovanje u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač je dužan da najmanje 2 (dva) kalendarska dana prije isporuke robe pisanim putem (e-mail, fax) obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju Otpremnice potpisane od ovlašćenog lica za robu koja će biti predmet Ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci. Isporuka će se smatrati	Prihvaćeno od strane Ponuđača Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač je dužan da najmanje 2 (dva) kalendarska dana prije isporuke robe pisanim putem (e-mail, fax) obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju Otpremnice potpisane od ovlašćenog lica za robu koja će biti predmet Ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj

izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje u roku 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim u roku od 5 kalendarskih dana. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi isti otklonio u roku koji mu Naručilac pisano odobri. (važi za sve partije).	nabavci. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje u roku 24h preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim u roku od 5 kalendarskih dana. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi isti otklonio u roku koji mu Naručilac pisano odobri. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. (važi za sve partije)..	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica u skladu sa zahtjevom iz tenderskom dokumentacijom, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi ovlašćenje proizvođača, zastupnika proizvođača ili ovlašćenog distributera proizvođača da može ponuditi njegov proizvod po predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Ovlašćenje proizvođača Komatsu LTD, registrovan u 2-3-6, Akasaka, Minato-ku, Tokio, 107-8414, korporacija koja je organizovana i koja posluje u okviru zakonodavstva Japana, registrovana pod brojem 1010401010455, ovim potvrđuje da je Teikom Monte d.o.o., preduzeće koje je organizovano i koje posluje u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, sa sedištem

	na adresi Volođina br. 1, 84210 Pljevlja, registrovano u Pljevljima u Crna Gora pod brojem 02617722, ovlašćeno da nudi naše proizvode, filtere za ulje, gorivo i usisni vazduh, u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 27.06.2025.godine, na engleskom jeziku. Prevod Ovlašćenja proizvođača Komatsu LTD, registrovan u 2-3-6, Akasaka, Minato-ku, Tokio, 107-8414, korporacija koja je organizovana i koja posluje u okviru zakonodavstva Japana, registrovana pod brojem 1010401010455, ovim potvrđuje da je Teikom Monte d.o.o., preduzeće koje je organizovano i koje posluje u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, sa sedištem na adresi Volođina br. 1, 84210 Pljevlja, registrovano u Pljevljima u Crna Gora pod brojem 02617722, ovlašćeno da nudi naše proizvode, filtere za ulje, gorivo i usisni vazduh, u predmetnom postupku javne nabavke sa navođenjem broja i datuma tenderske dokumentacije, od 27.06.2025.godine, preveden od Zorana Vukotić, Stalni sudski prevodilac za engleski jezik- Beograd. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio drugi uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „ODGOVOR“ unese naziv proizvođača robe koju nudi. (važi za sve partije).	Prihvaćeno od strane Ponuđača. U finansijskom dijelu ponude, u koloni „ODGOVOR“ unijet naziv proizvođača robe koju nudimo. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio drugi uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U slučaju da ponuđač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza oekvivalentnosti predmeta nabavke: 1.Izjavu o usaglašenosti od proizvođača ili zvaničnog ovlašćenog distributera, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti sa tehničkim karakteristikama zahtijevanih kataloških brojeva filtera. 2. Tehnički list za svaku stavku koja je ponuđena kao ekvivalent. (važi za sve partije).- -	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Originalni dijelovi. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio drugi uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

• Partija 6: Potrebni original filteri zbog garancije mašina.	
Partija 6: Potrebni original filteri zbog garancije mašina.	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Ponudjeni original filteri zbog garancije mašina. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio drugi uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Prihvaćeno od strane Ponuđača. Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderskom dokumentacijom, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Ponuđač je prihvatio sve zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora utvrđeni tenderskom dokumentacijom, pa je ponuda sačinjena u skladu sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, te ne postoji razlog za neispravnost ponude.

OD PONUĐAČA NIJESU ZAHTIJEVANA POJAŠNJENJA/DOPUNE PRIMLJENIH PONUDA U VEZI SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA³

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

Partija 6:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA	74.993,06 EUR

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

1. Naručilac je Tenderskom dokumentacijom, u dijelu „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke”, predvidio sljedeći obavezni uslov: “U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f)

³ Brisati dio ako nije primjenjivo

finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. Takođe, Naručilac je Tenderskom dokumentacijom, u dijelu „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke”, predvidio sljedeći obavezni uslov: “U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište”.
3. Zatim, Naručilac je Tenderskom dokumentacijom, u dijelu „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke”, predvidio sljedeći uslov za obavljanje djelatnosti: “U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta”.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednih subjekta ponuđača DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA:

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta.

1. Od ponuđača **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA** zahtijevano je da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Datum upućivanja zahtjeva je 02.09.2025. godine, akt broj 05/5-15256/11 veza 12914/6.

Uvjerenje od Ministarstva pravde, Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj 0804-15532/25 od 04.09.2025. godine da za pravno lice DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica.

Uvjerenje od Ministarstva pravde, Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj 0804-15533/25 od 04.09.2025. godine da za izvršnog direktora, Bogić Knežević, ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 ZJN, te da su isti dokazali ispunjenost ovog obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke, na način predviđen tenderskom dokumentacijom, a tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 ZJN.

2. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta, pribavljanjem dokaza od nadležnih organa u odnosu na dan na 02.09.2025. godine izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, akt broj 05/5- 15256/12 od 02.09.2025.godine:

Uvjerenje Poreska uprava, Crna Gora, Područna jedinica Bijelo Polje, Ekspozitura Pljevlja, akt broj 13/03-5-1662/25/1 od 03.09.2025. godine da je poreski obveznik DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave podnio poreske prijave i obrasce i prema istim obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja za zaposlene, zaključno sa 31.07.2025. godine i na dan 02.09.2025.godine nema duga,
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 31.07.2025. godine i na dan 02.09.2025.godine nema duga,
- poreza na dobit pravnih lica, predata za 2024. godinu i na dan 02.09.2025.godine nema duga.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je u dostavljenim izjavama privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da su privredni subjekti izmirili sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište iz člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN, te da su isti dokazali ispunjenost ovog obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke, na način predviđen tenderskom dokumentacijom, a tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 ZJN.

3. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta, pribavljanjem javno dostupnog dokaza u odnosu na stanje na dan vršenja provjere, tj. na dan 02.09.2025.godine. Dokument o registraciji - Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave za ponuđača DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA registarski broj 5-0309262/011 od 02.09.2025. godine.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da privredni subjekat ispunjava uslov za obavljanje djelatnosti iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. da je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata odnosno registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, te u vezi sa tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 4 ZJN

Privredni subjekat DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA, u poglavlju IV Sprječavanje korupcije i sukoba interesa, naveo da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca, te da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili - je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik, te da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama privredni subjekat nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te da ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta nije učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te da privredni subjekat nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Komisija je izvršila provjeru na osnovu tehničke dokumentacije/tenderske dokumentacije kojom raspolaže kao i analizom svih subjekata/lica koji su navedeni u Izjavi i utvrdila da ne postoje elementi korupcije i sukoba interesa.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

Partija 6:

1. Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA. (Ponuda ponuđača je ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama, jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN i ne postoje osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 ZJN).

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

- Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma⁴:

☒ odnos cijene i kvaliteta

1) Cijena broj bodova 90

2) Kvalitet broj bodova 10

uz primjenu relativnog (proporcionalnog) metoda vrednovanja

1. 1. Podkriterijum cijena (C) vrijednovaće se na sljedeći način:

Najniže ponuđenoj cijeni (Cmin) dodjeljuje se maksimalan broj bodova 90.

Vrijednovanje ponuda po kriterijumu cijena vrši se u odnosu na najniže ponuđenu cijenu, po formuli:

$C = (C_{min}/C_p) \times 90$ gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

Cmin – najniže ponuđena cijena,

Cp – ponuđena cijena.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Podkriterijum kvalitet (K_{garantni rok}) vrijednovaće se na osnovu garantnog roka:

Minimalni garantni rok je 12 mjeseci, maksimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana isporuke robe. Navesti tačan broj mjeseci. Garantni rok mora biti isti kao garantni rok ponuđen u uslovima.

Ponuđaču koji ponudi najduži garantni rok dodjeljuje se maksimalan broj bodova 10.

Ponuđač je dužan da u ponudi, u dijelu „Odgovor“, navede broj mjeseci za garantni rok.

Broj bodova za podkriterijum garantni rok se dobija na način što se ponuđena dužina garantnog roka podijeli sa najvećom ponuđenom dužinom garantnog roka i dobijeni količnik pomnoži sa 10 po formuli:

$K_{garantni\ rok} = (K_p/K_{max}) \times 10$ gdje je:

K – broj bodova za podkriterijum kvalitet,

Kp – ponuđeni garantni rok,

Kmax – ponuđeni max garantni rok.

3. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (U=C + K_{garantni rok}) će biti izabran kao prvorangirani.

Bodovanje:

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji koja je sastavni dio predmetne tenderske dokumentacije, sačinio o tome

⁴ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

izvještaj koji čini sastavni dio zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda i dodijeljen je sledeći broj bodova po svakom kriterijumu i ukupno kako slijedi:

Partija 6:

r.b.	Ponudjač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ⁵	Ukupan broj bodova
1.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT- IMPORT "TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA	90	10	100

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Partija 6:

**DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT
"TEIKOM MONTE" D.O.O. - PLJEVLJA**

Adresa sjedišta i prijema pošte: VOLOĐINA br.1, 84210 Pljevlja.
PIB 02617722

Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a: 74.993,06 EUR

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponudjač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Nemanja Laković, Izvršni direktor,



⁵ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova